

t35_bcialg_6
(TMMjprRrF8Q9jrKA12oDgBwqhkRssqymeixU)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_bcialg_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg(X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow (k4_struct_0 X0 \in k5_bcialg_1 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 (k5_bcialg_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 (k5_bcialg_1 X0) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_funct_2 X0 X1 X2 X3) X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\
& ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (l2_bcialg_1 X1)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 \\
& X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 \\
& X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow \\
& ((v2_bcialg_6 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k3_funct_2 \\
& (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 (k1_bcialg_1 X0 X3 X4) = k1_bcialg_1 \\
& X1 (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X3) (k3_funct_2 \\
& (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X4))))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v5_bcialg_1 \\
& X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\
& X0 X1 X1 = k4_struct_0 X0)))
\end{aligned} \tag{7}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v3_bcialg_1 X1) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X1) \wedge ((v5_bcialg_1 X1) \wedge ((v7_bcialg_1 X1) \wedge (l2_bcialg_1 X1)))))) \Rightarrow \\
& (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) \\
& (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v2_bcialg_6 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (k3_funct_2 \\
& (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 (k4_struct_0 X0) = k4_struct_0 \\
& X1)))
\end{aligned}$$